

# **PRIRUČNIK ZA POJAVU EPIDEMIJE**

## **Vježbe simulacije u slučaju sumnje na pojavu bolesti Slinavka i Šap u Crnoj Gori”**

**Projekat finansira EU  
“Jačanje veterinarskih službi”**

**Oktobar 2015**

**Federigo G Santini  
Tim lider projekta**



# SADRŽAJ

- Bolest Slinavka i šap  
Etiologija rezistentnosti virusa,  
Prenošenje, osjetljive vrste  
Klinički simptomi, staranje lezija  
Dijagnoza, klinička i laboratorijska  
**PRIRUČNIK ZA TEREN**  
SiŠ sumnja  
Pristup farmi  
Istrage: klinička, uzorkovanje, epidemiologija  
Izlazi iz farme, prikupljanja i pripreme uzoraka  
Laboratorijski dijagnostički testovi  
Potvrda sumnje na SiŠ, Prve mjere kontrole  
Obavještavanje nadležnih organa, table i trake za informisanje o epidemiji

■ SiŠ pojava, simulacija obuka za veterinarske službenike  
Svrha, cilj  
planiranje simulacija  
Simulacija i Priručnik  
evaluacija vježbi

KP oprema za veterinarske službe  
KP oprema za SVL

Akronimi

*Ovaj priručnik je pripremljen u skladu sa odredbama Plana upravljanja kriznim situacijama u slučaju pojave slinavke i šapa Crne Gore, kako bi se sprovele vježbe za veterinarske službe za simulaciju SiŠ vanredne situacije epidemije bolesti*

Fotografije, tabele, dokumenta u ovom priručniku su iz OIE, FAO, IZSLER IT, Univ Pisa, IT, itd. nemaju autorska prava

# SiŠ PODSJEĆANJE U UČIONICI



# VANREDNE SITUACIJE U SLUČAJU IZBIJANJA EPIDEMIJA

## SUMNJA/POJAVA BOLESTI SLINAVKA I ŠAP U CRNOJ GORI



# SAŽETAK PROGRAMA

- OSOBINE BOLESTI
- UPRAVLJANJE BOLEŠĆU SLINAVKA I ŠAP:
  - VODIČI ZA AKCIJU I SUMNJU
  - KITOVI ZA INTERVENCIJU: VU, PRIVATNI VETERINARI I SVL
  - POTVRDA SIŠ-A
  - EPIDEMIOLOŠKI NADZOR
  - ZARAŽENA ZONA-NADZOR
  - HITNA VAKCINACIJA



# BOLEST SIŠ

**Bolesti slinavka i šap je jako zarazna bolest koja pogađa papkare (Artyodactila) domaće i divlje.**

**Svjetski značaj, visok morbiditet, visok mortalitet mladunaca, groznica praćena vesikularnim lesijama membrana i kože.**

**Značajni ekonomski gubici,  
blokada trgovine i ozbiljne  
posljedice po poljoprivrednu  
proizvodnju**



# ETIOLOGIJA

Rod Aphtovirus

Familija Picornaviridae

**Resistentnost na fizičko-hemijske uslove:**

- stabilan između pH 7 i 7.7
- brza inaktivacija ispod pH6 i preko pH9



**Otpornost na temperature:**

- od 4 °C do 7 °C više mjeseci
- 20 ° C više sedmica
- 37 ° C nekoliko dana

# ETIOLOGIJA

## Antigenska varijabilnost:

- 7 seroloških tipova: (*i oko 100 subtipova*)
  - Tip A
  - Tip O,
  - Tip C,
  - južnoafričke teritorije (SAT) 1,
  - južnoafričke teritorije (SAT) 2,
  - južnoafričke teritorije (SAT) 3,
  - i Azija 1

## Receptivne životinje:

**preživari:** goveda, bufalo, ovce, koze, jelen, srndać,  
divokoza, zebu, gazela, bizon, sob, itd.

**Svinje:** svinje, vepar, afrički vepar itd.



# PATOGENEZA

**Infekcija: inhalacija, ingestija, kroz mukozne oralne lezije i kožu (bez dlake)**

**prva replikacija: u epitelnim ćelijama ždrijela, mekog nepca, kože, vezikule primarna viremija, sekundarna viremija vezikula**

**Tropizam:**

- ektodermepidermisa (ne u bazalnom sloju)
- miokardijalne ćelije



# PATOGENEZA

## viralna ekskrecija:

Tokom viremije virus je prisutan u svim organima, sekretima i ekskretima, cirkuliše kroz vazduh koji se izdiše i vesikularne tečnosti

## Persistentnost:

meiko nepce, ždrijelo (bufalo, goveda, ovce)



# EPIDEMIOLOGIJA

- Direktno i indirektno prenošenje

Virus preživljava sedmicama u životnoj sredini:

zemljište i stajnjak 1 sedmica (ljeti) 20 sedmica (zimi)

- Pašnjaci 1 sedmica (ljeti) 7 sedmica (zimi)
- bale sijena 4 sedmice (ljeti) i 29 sedmica (zimi)

Virus je prisutan u velikoj količini u koži, a može se prenositi i čekinjama

kod ljudi, virus preživljava u ždrijelu (2 dana)



# PRENOŠENJE

**Male količine virusa izazivaju infekciju;**

**zaražene životinje šire veliku količinu virusa**

**Mnoge osjetljive vrste**

**Virus SiŠ-a dobro preživljava u životnoj sredini**

**Postoji više različitih ruta širenja virusa.**



# PRENOŠENJE

**Kratak inkubacioni period**

**Širenje virusa prije pojave kliničkih simptoma**

**Ogromne količine virusa se šire**

Virus slinavke i šapa se može prenijeti:  
*Mlijekom - Semenom - Pljuvačkom*  
*Fecesom - Urinom - Dahom*



# PRENOŠENJE

- Ingestija- ishrana kontaminiranim otpadom (meso, mlijeko, žljezde, kosti, sir, itd.)
- Intraokularno
- Vještačkom inseminacijom ili prirodnom reprodukcijom

**Vektori  
Kontakt sa  
kontaminiranim  
objektima  
(oprema, obuća,  
odjeća)**



# PRENOŠENJE

**Proizvodima životinjskog porijekla:**

**Meso:** maturacija inaktivira virus za 2-3 dana,

**Mesni proizvodi:** mala rezistentnost virusa (inaktiviran, acidifikacija i enzimski procesi), prisutan u omotima otpornim na soljenje;

**šunka:** virus opstaje jedan mjesec u koštanoj srži i 3 mjeseca u salu

**koža:** virus opstaje u koži i otporan je na soljenje



# PRENOŠENJE

**Kravlje mlijeko:** inficirano 4 dana prije pojave kliničkih simptoma (virus u ćelijma mlijeka može opstati u toku pasterizacije)

**sir:** preživljava u siru i surutki, nakon prerađe (temperatura i pH)

**Ovčja vuna:** virus opstaje u procesu sušenja ako je zaštićen proteinom

**Semen:** virus izolovan danima prije kliničkih simptoma.....



# PRENOŠENJE

## Uloga divljih životinja

- Izvještaji u toku epidemije u domaćoj i/ili epidemije u zoo vrtovima (ne u Crnoj Gori ):  
crveni jelen (vrlo osjetljiv) ostali jeleni (često subkliničke infekcije),  
**Mali jeleni ( nosioci 2 mjeseca)**  
**vepar (receptivno)**  
**ježevi ( nosilac poslije zimskog sna)**
- **Značaj gustine naseljenosti**



# ŽARIŠTE SIŠ-A U IZRAELU GAZELE





# PRENOŠENJE

- Do 50% preživara koji se oporave sporadično šire virus, 6-24 mjeseci nakon infekcije.

## PATOGENE LEZIJE

## PATOGENE LEZIJE

- Kod mladih životinja dolazi do foklane nekroze srčanog mišića “tigrovo srce KITT”



- 50-80% mladih životinja umire (telad, jagnjad itd.)



# PRIJEMČIVOST

**goveda: detektori infekcije, 10-100 viriona izaziva infekciju, prenosioци 27 mjeseci**

**svinje: amplifikuju infekciju (ekskrecija virusa je veća 3000 puta nego kod virusa), prenosioци jedan mjesec.**

**ovce i koze: diseminatori ovce bez simptoma su prenosioци 9 mjeseci do 4 godine.**



# KLINIČKI SIMPTOMI

- Inkubacija između 2 i 8 dana i 2 do 3 sedmice zavisno od:
  - osjetljivosti vrsta
  - Virulentnosti soja
  - količine virusa
  - Rute infekcije
- Prvi klinički znaci:
- Zajedničko za druge zaraznih bolesti: smanjenje senzornih aktivnosti, anoreksija, smanjena proizvodnja mlijeka, temperatura  $> 40^{\circ} \text{ C}$ .
- Poslije nekoliko dana počeće vezikularne lezije



# KLINIČKI ZNACI

## Kliničke lezije (5 faza):

- ✓ kongestija epitela
- ✓ brojne papule
- ✓ vezikule, bistra tečnost koja podiže epitel
- ✓ Rupture vezikula, erozivne lezije
- ✓ Ozdravljenje za 15-20 dana



# KLINIČKI ZNACI KOD GOVEDA

- Povišena temperatura (40°-41°C)
- Depresija
- Anoreksija
- Smanjena prizvodnja mlijeka
- Blisteri koji se formiraju u ustima
- Pojačana viskozna salivacija
- Pucanje blistera u roku od 24 sata praćeno pojavom bolnih čireva
- Lezije u ustima zacjeljuju za 10 do 14 dana



# KLINIČKI ZNACI KOD GOVEDA

Blisteri se  
formiraju na:

**Ustima**

Jezik

Desni

Pulvinus dentalis

Meko nepce

**Papci**

Interdigitalni prostor

Koronarno rožnatko tkivo

**Vime**




# KLINIČKI ZNACI KOD GOVEDA



# KLINIČKI ZNACI KOD GOVEDA



# Staranje lezija kod goveda



Prvi dan

Formiranje blistera ispunjenih tečnošću  
ili vesikula  
2 mm-10 cm na dorzalnoj površini  
jezika

Četvrti  
dan



Salivacija se pojačava sa formacijom  
vezikula i njihovim pucanjem. Pojačava  
se intenzitet simptoma

# Staranje lezija kod goveda

Životinje se mogu oporaviti  
za 2 sedmice. Samo 1-5%  
ugine of SiŠ-a

*Visok morbiditet, nizak  
mortalitet*      **Dani**  
**8-14**



**Linije demarkacije**

# KLINIČKI ZNACI KOD SVINJA

- groznicu
- gubitak apetita
- odbijaju da se kreću
- najgori blisteri se formiraju na papcima
- može doći do izumiranja kože na papcima
- abortusi
- prasići koji sisaju mogu iznenada umrijeti-čak i prije formiranja blistera



# KLINIČKI ZNACI KOD SVINJA



# KLINIČKI ZNACI KOD MALIH PREŽIVARA



- Vezikule na Pulvinus dentalis i između prstiju
- skloni nastanku sekundarne gangrene stopala
- Smrt jaradi, 50-90%
- Ovce mogu biti nosioci do 9 mjeseci

# KLINIČKI ZNACI KOD MALIH PREŽIVARA



Kada se ovce i koze zaraze SiŠ, može se desiti da se bolest ne dijagnostikuje duže vremena, jer klinički znaci mogu biti veoma **blagi**. Ovce mogu djelovati zdravo ali će proizvoditi infektivne aerosoli kojima se virus širi urinom, fecesom ili direktnim kontaktom.

# FMD Diferencijalna dijagnoza

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Vezikularni Stomatitis</b></li><li>● <b>Mammilitis goveda</b></li><li>● <b>Viralna Diareja goveda</b></li><li>● <b>Papularni Stomatitis goveda</b></li><li>● <b>Mukozalna bolest (lezije na papcima)</b></li><li>● <b>Infektivni Rhinotracheitis goveda</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Rinderpest</b></li><li>● <b>Plavi jezik (lezije na papcima)</b></li><li>● <b>Peste des Petits malih preživara</b></li><li>● <b>Gangrena stopala</b></li><li>● <b>Hemijski iritansi</b></li><li>● <b>Vezikularna bolest svinja</b></li><li>● <b>Vezikularna Exanthema - svinje</b></li></ul> |
|--|--|



# FMD Diferencijalna dijagnoza

- **Kao tip vezikularne bolesti:**

- Vezikularni stomatitis
- Vezikularna bolest svinja
- vezikularna exanthema svinja

- **Na osnovu lezija na papcima:**

- Dermatophilosis
- Gangrena papaka
- MCF

- **Na osnovu ulceroznih lezija na ustima ili njušci:**

- BVD/MD
- MCF
- Plavi jezik ili drugi orbivirusi
- LSD
- IBR
- Rinderpest

# METODE DIJAGNOZE SiŠ-a

Virus	Antitijela
ELISA	Neutralizacija virusa
Izolacija virusa	Agar gel imunodifuzija
PCR*	

# **FSiŠ KRIZNI PLAN**

## **PRIRUČNIK ZA SIŠ OPERATERE**

### **(za simulaciju izbjivanja i sumnje)**



# SIŠ SUMNJA: INFORMACIJE

**OBAVEZNO OBAVJEŠTAVANJE O SUMNJI:**

DRŽALAC ŽIVOTINJA

AMBULANTA/PRIVATNI VETERINAR

**SAKUPLJANJE INFORMACIJA:**

SLUŽBENI VETERINAR KOJI OBAVJEŠTAVA VETERINARE OPŠTINA I LOKALNE ORGANE

**PRVE INSTRUKCIJE:**

SLUŽBENI VETERINAR DRŽAOCA ŽIVOTINJA (I VETERINARIMA OPŠTINE)

**INFORMACIJE SPECIJALISTIČKOJ VETERINARSKOJ LABORATORIJI:**


SLUŽBENI VETERINAR VETERINARIMA SVL (ONI IMAJU KIT 2)

**DOLAZAK NA FARMU:**

SLUŽBENI VETERINAR (SA KITOM 1) I VETERINAR SVL (SA KITOM 2)



# SLUČAJ SUMNJE : 1 FAZA (Alarm)





1. Priprema opreme prije odlaska na mjesto



5. Ponesti opremu u plastične kese



2. Priprema zagađenih i čistih djelova auta



4. Stavite mobilni telefon u plastičnu kesu koja se zatvara



3. Kad stignete na predviđeno mjesto, skinice sat i nakit prije napuštanja vozila



6. Identifikujte zone gddje možete razdvojiti čistu od prljave odjeće/stvari

**PRIJE  
ULASKA  
NA FARMU**

7. Pripremite mjesta dezinfekcije i higijenske barijere



8. obucite kombinezon za jednokratnu u potrebu



9. Navucite vodoootporni kombinezon



10. Obujte čizme-navucite čizme preko zaštitnog kombinezona



11. Spustite vodoootporni kombinezon preko čizama



12. Navucite dva para rukavica za jednokratnu upotrebu



13. Rukav zaštitnog kombinezona navucite preko rukavica



14. Zalijepite trakom rukavice i rukave zaštitnog kombinezona



15. Povucite vodoootporni kombinezon preko rukavica



16.  
Dezinfekcija  
odjeće i  
obuće prije  
nego što se  
nazuju  
nazuvci za  
jednokratnu  
upotrebu



17. Donijeti opremu  
na lice mjesto  
**ULAZAK  
NA FARMU**



18. Na licu mjesto  
ne vadite telefon  
iz kese

# PRISTUP GAZDINSTVU

**PARKIRANJE VOZILA:** VAN GAZDINSTVA I DOVOLJNO DALEKO

**ZATVARANJE ULAZA NA FARMU:** ZAPOSLENI NA GAZDINSTVU  
SU ODGOVORNI ZA ZABRANU ULASKA

**KRETANJA:** INSTRUKCIJE ZA SPRIJEČAVANJE **ULASKA I IZLASKA SA**  
**GAZDINSTVA/FARME**

**PRISUTNA LICA:** upisati sve informacije, imena, zanimanje na i van  
gazdinstva, telefon, adresu itd.

**ODJEĆA:** ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

**AKTIVNOSTI :** PONIJETI SA SOBOM KIT 1 I KIT 2 - **POČETAK**  
**KLINIČKE POSJETE**

# PROCJENA SUMNJE NA SIŠ

**SUMNJIVA ŽIVOTINJA ZARAŽENA:** životinje sa kliničkim simptomima i lezijama

**SUMNJIVA ŽIVOTINJA KONTAMINIRANA:** životinje koje pripadaju osjetljivim vrstama

**klinička posjeta znači pretraga kliničkih simptoma i lezija bolesti**

## OSTALE AKTIVNOSTI

- ✓ Topografija gazdinstva
- ✓ Identifikacija štala i gazdinstva
- ✓ Identifikacija zaposlenih na gazdinstvu
- ✓ istorija gazdinstva
- ✓ Zabilješke svih informacija

# PROCJENA SUMNJE NA SIŠ


## SIMPTOMI:

- anoreksija, smanjenje proizvodnje mlijeka kod preživara
- Visoka temperatura do  $41^{\circ}\text{C}$
- iznenadna smrt mladunaca
- Salivacija (mljekanje) i nazalno pražnjenje, pojava vezikula
- Hromost zbog vezikula koronarnog rožnatog tkiva
- vezikule na bradavicama

**Životinje sa simptomima i one koje su podvrgnute testiranju moraju biti trajno identifikovane.**



## SUMNJA : 2. FAZA (procjena)



# VIROLOŠKA DIJAGNOSTIKA

## Predklinička faza:

- *bris iz nosa*
- *bris iz orofaringsa*
- *krv sa antikoagulansima*

## klinička faza:

- *Vezikularni epitel*
- *Vezikularna tečnost,*
- *tkivo miokarda mladih uginulih životinja*



# UZORKOVANJE

## SA KLINIČKIM SIMPTOMIMA

**pretraga virusa:**

**epitel cijelih vezikula**

**Krv sa antikoaguansima**

**Tečnost iz ždrijela (probang)**

**srce životinja sa miokardijalnim lezijama**

**Antitijela:**

**krv bez antikoagulanata.**



# UZORKOVANJE

**BEZ kliničkih simptoma**

**pretraga virusa:**

**krajnici, meko nepce, ždrijelo (uginule životinje)**

**Krv: viremija (životinje u hipertermiji)**

**Tečnost iz ždrijela (probang test)**

**Antitijela:**

**krv (PRILOG SIŠ pravilnik)**



# UZORKOVANJE


- Orofaringalna tečnost: pomoću probang čašice uzeti uzorak tečnosti iz usta, gornjeg dijela žvrijela i ezofagusa.

Čuvati na temperaturi - 20° C.

- Cijela krv (sa heparinom ili EDTA): pretrage virusa
- Cijela krv (bez antikoagulansa): pretraga antitijela

Čuvati na temperaturi + 4° C.





**PROBANG  
UZORKOVANJE**



# KONTEJNERI ZA UZORKOVANJE

**Standardne norme za transport zaraženog biološkog materijala**

- Prvi kontejner zatvoren
- Drugi kontejner zatvoren
- Drugi kontejner sa absorbentnim materijalom (pamuk) i sredstvom za dezinfekciju (limunska kiselina)
- Treći kontejner sa sistemom za hlađenje



# KONTEJNERI ZA UZORKE

- Prateća FORMA u kojoj je navedeno:

***BIOLOŠKI MATERIJAL POD SUMNJOM DA JE  
KONTAMINIRAN VEZIKULARNOM BOLEŠĆU.***

**Poslati u najkraćem mogućem roku:**

**Specijalističkoj Veterinarskoj Laboratoriji -  
PODGORICA**



# STATISTIČKO UZORKOVANJE

Broj uzoraka

(prevalenza  $\geq 5\%$ , sa nivoom pouzdanosti 95%)

N° životinja:

$\leq 20$

21 - 30


41 - 50

101 - 120

401 - 500

800-1400

> 4000



ukupno kontrolisanih

26

35

47

56

58

59

# UZORKOVANJE

**Tečnost iz plikova: sakupiti sa sterilnom iglom i špricem**

**Epitel: povući sa sterilnom pincetom i makazama najmanje 1 g epitela sa jedne lezije (skoro formirane vezikule)**

**čuvati na 4 ° C**




# **NEPOTVRĐENA -SUMNJA KOJA NIJE POTVRĐENA**

**Kada u slučaju kliničkog ispitivanja se može sa  
sigurnošću isključiti prisustvo SiŠ-a, a može se  
postaviti dijagnoza druge bolesti, napustiti farmu  
bez uzimanja uzoraka**

**Potom ispitati korišćeni materijal, vratiti kitove i  
sredstva za dezinfekciju u zalihe**



# SUMNJA POTVRĐENA



# SUMNJA POTVRĐENA

- Klinički pregled potvrđuje sumnju
- uzorkovanje u cilju potvrde ili isključivanja prisustva infekcije
- slanje uzoraka SVL sa pratećom formom
- popis životinja prijemčivih vrsta
- Verifikacija da je farma ograničena trakom presvućenom žutom i crnom bojom

**ZABRANJEN PRISTUP!**



# SUMNJA POTVRĐENA

- Identifikovani pristupi farmi
- narediti parkiranje vozila
- Vezivanje životinja prijemčivih vrsta
- zabranjen ulazak i izlazak životinja prijemčivih vrsta
- zabranjen ulazak i izlazak životinja drugih vrsta



# SUMNJA POTVRĐENA

**Zabranjuje se ulazak i izlazak vozila**

**Zabrana kretanja mlijeka i mlječnih proizvoda ,  
mesa i mesnih prerađevina, leševa , itd.**

**Organizovati sakupljanje mlijeka koje se ne može  
skladištiti na farmi**

**Odrediti mjesta pogodna za pranje i dezinfekciju**

**Zaposleni spriječavaju ulazak na pristupnim  
tačkama**



# SUMNJA POTVRĐENA

- Dozvoliti ulazak na farmu samo ovlašćenim licima
- Obavijestiti zaposlene na farmi da ne smiju imati kontakte pet dana... uključujući i private veterinare.
- na ulazu i izlazu presvlačenje odjeće
- obavijestiti direktora VU o razlozima sumnje, koji će o tome obavijestiti nadležne organe opštine i Ministarstva za aktiviranje KP

-

## Prvi dio epidemiološke istrage



# AKTIVACIJA MJERA ZA SIŠ I KRIZNOG PLANA

DEFINISANJE I  
IMPLEMENTACIJA  
ZARAŽENOG I UGROŽENOG  
PODRUČJA

PRIJE LABORTORIJSKE  
POTVRDE



# Krizni plan: LANAC KOMANDOVANJA



# KONTROLE, AKO JE SUMNJA PRISUTNA NA FARMI GOVEDA

## FARME U ZARAŽENOJ ZONI

ako nema ovaca i koza koje su bile u kontaktu sa govedima posljednjih 21 dan,  
životinje moraju biti serološki testirane



# KONTROLE, AKO JE SUMNJA PRISUTNA NA FARMI GOVEDA

FARME U UGROŽENOM PODRUČJU

Ako ima ovaca i koza, stoka mora biti  
pregledana sljedećim modelom višefaznog  
uzorkovanja



# EPIDEMIOLOŠKA ISTRAGA: FAZA 1

- **DOKUMENTI**

- **registar gazdinstva**
- **Veterinarski sertifikati vezani za kretanje životinja**
- **Registrar gazdinstva sa svim prisutnim životnjama**
- **Dokumenti o vještačkoj inseminaciji**
- **Računi/fakture**
- **Veterinarski ljekovi/registar ljekova**



# **EPIDEMOLOŠKA ISTRAGA: FAZA 1**

**SLUŽBENI VETERINAR MORA  
NAVESTI U IZVJEŠTAJU:**

**lične podatke**

**Podatke o gazdinstvu, vlasniku itd.**

**Trend aktivnosti na gazdinstvu**

**Tip gazdinstva i životinje na gazdinstvu  
(goveda, itd.)**

**Tip gazdinstva, štale, objekti itd.**



# EPIDEMIOLOŠKA ISTRAGA: FAZA 1

**SLUŽBENI VETERINAR MORA NAVESTI U  
IZVJEŠTAJU:**

**opšte podatke o farmi:  
osjetljive vrste koje su prisutne (goveda itd.)  
Životinje koje su otporne**

**napomena: (neregistrovane životinje itd.)**



# PROCEDURA IZLASKA SA FARME

- **Ako je sumnja potvrđena:**
  - dezinfekcija reciklažnih instrumenata
  - Sakupljanje kombinezona i materijala za destrukciju
  - Sakupljanje korišćenog materijala koji se ne može očistiti
  - Zaposleni se moraju istuširati prije napuštanja gazdinstva
  - **Prva dezinfekcija mehanizacije**
  - **Mnogo pažljivija dezinfekcija u veterinarskim ambulantama/SVL**



# LIČNA ZAŠTITNA OPREMA - ODIEĆA



1. Dezinfekcija opreme i spoljašnosti kutija i vreća za uzorke



2. Staviti opremu i uzorke u čisti dio vreće



3. Skinuti nazuvke i spustiti ih u vreću za otpad



4. Dezinfekcija nogu i vodootpornog kombinezona



5. Detaljno očistiti đonove obuće i dezinfikovati



6. Diezinfikovati ostatak vodootpornog kombinezona



7. Skinuti vodootporni kombinezon



8. Spustiti kombinezon u čisti dio plastične vreće



9. Skinuti pspoljne rukavice- pritom samo dodirujući ovršinu rukavica



10. Skinuti prve rukvice (spoljašne) povlačeći rukavice za vrhove prstiju- spustiti u vreću za otpad



11. Zakoračiti u čistu zonu i dezinfikovati čizme



12. Skinuti kombinezon za jednokratnu upotrebu i spustiti u vreću za otpad sa zasprljane strane. Skinuti čizme i spustiti ih u plastičnu vreću sa čiste strane

# LIČNA ZAŠTITNA OPREMA- ODJEĆA KOJU IZNOSITE SA FARME



13. Skinuti unutrašnje rukavice- dodirujući samo površinu rukvica ispod ivice rukavice i spustiti u vreću za otpad



14. Skinuti drugu rukavicu povačeći palac dodirujući samo površinu rukvica ispod ivice rukavice i spustiti u vreću za otpad



15. Svaku vreću zalijepiti



16. Obujte se –potom dezinfikujte spoljašnjost kante



17. Dezinfikujte ruke i očistite ubrusima za jednokratnu upotrebu



18. Očistiti lice sa vlažnim maramicama



19. Sipajte sredstvo za dezinfekciju preko plastične prostirke a potom prebacite prostirku u vreću za otpad



20. Vreće sa opremu i otpad ubacii u prtljažnik, tj. Zaprljani dio automobila

# KONTROLNE ZONE (PRIVREMENE)

## KADA?

- u slučaju kada postoje zone sa velikom gustinom populacije prijemčivih životinja
- česta kretanja životinja ili/i ljudi
- bilo je kašnjenja u obavještavanju o sumnjivim slučajevima

**Informacije o mogućem porijeklu zaraze i putevima prenošenja SIŠ virusa nijesu dovoljne**



# KONTROLNE ZONE (PRIVREMENE)

**farme u ovoj zoni moraju (1):**

- izvšiti provjere da bi se isključilo prisustvo SiŠ-a
- Izvršiti popis svih prijemčivih vrsta
- zabraniti ulazak i izlazak sa farme svih životinja prijemčivih vrsta
- zabraniti kretanje mlijeka, mliječnih proizvoda, mesa, mesnih prerađevina, lešina itd.



# KONTROLNE ZONE (PRIVREMENE)

**farme u ovoj zoni moraju (2):**

- dozvoliti ulaz na farmu samo ovlašćenom osoblju
- Zabraniti ulazak i izlazak vozila**
- vlasnici i držaoci će obavijestiti nadležne veterinarske službe o bilo kojoj bolesti goveda.



# VJEŽBE SIMULACIJE U SUČAJU POJAVE BOLESTI SiŠ UPRAVLJANJE

## ZAŠTO ?

# CILJEVI I PRINCIPI

**Simulacija je dio aktivnosti projekta i planiranih vježbi zajednice u cilju:**

- Procjene efikasnosti hitnih mjera**
- Procjene nivoa pripremljenosti za hitne procedudre**
- Identifikacije kritičnih tački sistema**
- Obezbjedivanja efikasnog i ujednačenog upravljanja standardnim procedurama u vanrednim situacijama**




# Upravljanje vanrednim situacijama

Upravljanje vanrednim situacijama u oblasti zdravlja životinja trenutno karakteriše:

- ✓ kompleksnost
- ✓ Varijabilnost
- ✓ Nepredvidljivost
- ✓ Nesigurnost
- ✓ Nedostatak bezbjednosti
- ✓ Greške u procjenama
- ✓ Greške u intervencijama

=

HAOS



# Kompleksnost, varijabilnost i nepredvidljivost

- ✓ Vezuje ih uniformno ponašanje
- ✓ Nedostatak uniformnosti otežava analizu faktora koji onemogućavaju ispravno i efikasno upravljanje vanrednim situacijama
- ✓ i na kraju, racionalizacija procedura koje se primjenjuju u slučaju vanrednih situacija u oblasti zdravlja



# SIMULACIJA

- ✓ Simulacija je važno sredstvo u “vrijeme mira” u podršci operativnim odlukama koje odgovorne organizacije moraju preuzeti ako se dogodi pojava bolesti
- ✓ Takođe pružaju priliku da se “vidi” kako sistem funkcioniše u upravljanju vanrednom situacijom



# SVRHA

- ✓ Analizom operativne faze, ocjenjivanjem i predviđanjem dinamike niza događaja
- ✓ Identifikacija kritičnih tački sistema na varijacije uslova životne sredine, epidemioloških i organizacionih uslova
- ✓ pronalaženje, a priori , optimalnih rješenja istaknutih problema, smanjujući rizik i optimizirajući resurse
- ✓ omogućiti donošenje odluka na strateškom i operativnom nivou.



## PRVE FAZE

- Simulacija obuhvaćena programom, biće usmjerena na analizu sanitarnih aktivnosti koje će biti realizovane u slučaju izbijanja/sumnje da je bolesti slinavke i šapa u ranoj fazi događaja koje su :
  - Pojava sumnje
  - potvrda sumnje
  - Uzimanje i slanje uzorka
  - Mjere koje se primjenjuju dok se čeka na potvrdu



# PROVJERE

Simulacijom želimo da projverimo:

- ✓ sposobnost primjene mjera koje treba preduzeti u slučaju sumnje ili izbijanja bolesti visoko difuzne, prema operativnom priručniku
- ✓ saradnju između različitih organa
- ✓ komunikaciju i lanac komandovanja
- ✓ identifikaciju nedostataka i kritičnih tački u sprovоđenju operativnog priručnika
- ✓ predlozi za sve izmjene na osnovu utvrđenih nedostataka.



# PREDUSLOVI

- ✓ jasna identifikacija ciljeva simulacije;
- ✓ analiza konteksta u kojem će se raditi;
- ✓ prikupljanje i provjera podatka (koji će biti dostupni i njihova validnost);
- ✓ definisati funkcije i zadatke organa, koji su (će biti) dio (akteri) u sistemu.



# CILJEVI

- ✓ Verifikacija organizacije
- ✓ Kapaciteti i efikasnost odgovora na različite komponente operativnih struktura
- ✓ Testiranje procedura opisanih u operativnom priručniku za bolest slinavka i šap



# OPERATIVNA FAZA

- Dizajn
- Priprema
- Ispunjenošć
- Detaljno ispitivanje rezultata na terenu  
(ispitivanje u “vrućoj fazi”)
- Priprema izvještaja za sve uključene jedinice
- Predlozi ispravki jedinica koje su uključene



# PLANIRANJE

- Identifikacija gazdinstava za simulaciju kliničke sumnje
- Priprema i primjena simulacije - Izvještavanje o kliničkoj sumnji (Prilozi priručnika)
  - Organizacija zajedničke inspekcije (Prilozi priručnika)
  - Simulacija kliničkih posjeta (čekliste priručnika)
  - uzorkovanje i slanje uzoraka u laboratoriju (prilog priručnika)
  - epidemiološko ispitivanje: (priloženo uz priručnik)

provjera kroz ČEKLISTU EX POST-a  
detaljno ispitivanje rezultata na terenu



# FAZA 1 → U UČIONICI

- zajednički ciljevi i metode rada □ CD u učionici
- Definicija uloga:
  - Grupa na farmi i sa životinjama,
  - Grupa za operativnu koordinaciju,
  - Grupa posmatrača
- Studija Priručnika za Krizni plan



# FAZA 2 → NA TERENU

Datum: .....

- prava simulacija**

## Korišćenje priručnika

- na farmi
- na mjestu kontrole posmatrača:

- Sakupljanje i evaluacija: ispunjavanje čekliste**



# FAZA 3 → U UČIONICI

Datum:.....

- Detaljno ispitivanje rezultata sa terena
- DISKUSIJA
- Priprema izvještaja za sve jedinice uključene sa predlogom ispravki



# OPREMA VETERINARSKIH AMBULANTI U OPŠTINI

# Tyvek kombinezon sa kapuljačom (XL, XXL)

# tivek đonovi sa pvc-om

# plastična obuća

# hirurška maska

# slušalice

# rukavice za jednokratnu upotrebu

# ubrusi za jednokratnu upotrebju

# PVC vreće otporne na autoklaviranje (5 kg)

# vreće za patološki materijal



# OPREMA VETERINARSKIH AMBULANTI U OPŠTINI

- # 100 venojet 10 ml
- # 100 venojet 10 ml EDTA
- # 100 vakumtajnera
- # 5 pakovanja za vakumtajnere
- # 20 10 ml špricevi (sa iglom)
- # 20 5 ml špricevi (sa iglom)
- # 20 2.5 ml špricevi (sa iglom)
- # 2 olovke
- # 1 sveska



# OPREMA VETERINARSKIH AMBULANTI U OPŠTINI

- # 1 cf vreća za hranu
- # 1 sapun za dezinfekciju Lysoform
- # 5 kliničkih toplomjera za velike životinje
- # 1 lampa
- # 5 igli za iskrvarenje
  - Permanentni markeri
  - brnjice za svinje
  - ušne markice za goveda



# OPREMA VETERINARSKIH AMBULANTI U OPŠTINI

- ušne markice za male preživare
- kliješta za ušne markice za goveda
- ušne markice za svinje
- Eartags pigs
- kliješta za ušne markice za svinje
- sedativi
- (Tanax) – za eutanaziju
- pištolj sa penetrirajućim klinom (najmanje jedan za 100 životinja)



# OPREMA VETERINARSKIH AMBULANTI U OPŠTINI

## PANELI I SIGNALI

- žuto bijela plastična traka
- žute plastične table (50x40 cm) sa natpisom:  
**ZABRANA PRISTUPA – FARMA ZARAŽENA**  
\_\_\_\_\_ (Br. 30)
- žute plastične table (50x40 cm) sa natpisom  
**UGROŽENA ZONA** \_\_\_\_\_ (Br. 30)  
žute plastične table (50x40 cm) sa natpisom:  
**ZARAŽENA ZONA** \_\_\_\_\_ (Br. 30)





CRNA GORA  
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA  
VETERINARSKA UPRAVA

**UGROŽENO PODRUČJE**



CRNA GORA  
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA  
VETERINARSKA UPRAVA

**ŽARIŠTE ZARAZE**  
zabranjen pristup!

**ŽARIŠTE ZARAZE!**

**STOP!**  
**obavezna dezinfekcija**  
**vozila**



# **OPREMA SVL**

**# 2 veliki probang**

**# 2 probang mali**

**# 2 male ručne sterilne pincete**

**# 2 sterilni forcepsi za zubne ploče**

**# 2 pincete anatomske zaravnjene**

**# 2 makaze**

**1 skalpeli za jednokratnu upotrebu**

**# 1 nož**

**# 1 Citrosil**



# OPREMA SVL

# 1 binte

# 2 pakovanje vakumtanera

# 10 10 ml špricevi sa iglama za jednokratnu upotrebu

# 10 5 ml šprievi sa iglama za jednokratnu upotrebu

# 10 2.5 ml šprievi sa iglama za jednokratnu upotrebu

# 20 velikih plastičnih vreća otporne na autoklaviranje

# 5 kombinezona za jednokratnu upotrebu

# 10 tivek pvc đonovi

# 10 plastičnih nazuvaka



# OPREMA SVL

# 5 maski

# 2 para nazuvaka

# 2 para gumenih rukavica

# 1 par rukavica za jednokratnu upotrebu

# 10 crnih plastičnih vreća

elastične gumice različitih veličina

N ° 1 sredstvo za dezinfekciju u spreju

# 2 pamučna štapića

Plastična traka (poput parafilma)



# OPREMA SVL

**sterilne gaze**

**limunska kiselina 5%**

**male lastične vreće koje se mogu autoklavirati**

**# 1 isotermični kontejner sa ledom**

**# 1 heftalica**

**Mora se pripremiti kutija sa kontejnerima  
otpornim na udare i zatvaračem volumena od  
10 i 50 ml,**

***broj kontejnera će biti srazmjeran broju životinja pod  
sumnjom.***



# OPREMA SVL

**neki kontejneri će biti prazni, drugi kada se obavijesti o sumnji, moraju biti pripremljeni sa rastvorom za transport:**

**2 ml u one od 10 ml,**

**10 ml u one od 50.**

**RASTVOR ZA TRANSPORT:**

**PBS,**

**0.04 M fosfatni pufer,**

**posuda za kulturu tkiva, pH 7.2-7.6 sa**

**antibioticima**



<b>AV</b>	Autorizovani veterinari
<b>GIP</b>	Granični inspekcijski prelaz
<b>PJ</b>	Plavi jezik , virus plavog jezika
<b>KP</b>	Krizni plan
<b>CVO</b>	Direktor Veterinarske uprave
<b>DVL</b>	Dijagnostička veterinarska laboratorija
<b>EU</b>	Evropska unija
<b>EUD</b>	Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori
<b>FAO</b>	Organizacija za hranu i poljoprivredu
<b>FVO</b>	Organizacija za veterinu i hranu EU
<b>GIS</b>	Geografski informacioni sistem
<b>I&amp;R</b>	Identifikacija i registracija
<b>IPA</b>	Instrument predpristupne pomoći
<b>MPRR</b>	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
<b>OIE</b>	Međunarodna kancelarija za epizooze (svjetska organizacija za zdravlje životinja)
<b>SOP</b>	Standardna operativna procedura
<b>TL</b>	Lider projekta
<b>VU</b>	Veterinarska uprava
<b>VI</b>	Veterinarska inspekcija
<b>STO</b>	Svjetska trgovinska organizacija

- **Izjava**
- Stav i mišljenja iznešena u ovom priručniku su stavovi i mišljenje autora i ne odražavaju nužno stavove Delegacije Evropske unije ili bilo koje druge organizacije pomenute u izvještaju. Svaki napor je učinjen da bi se obezbijedila konzistentnost između smjernica datih u ovom izvještaju i pravila i procedura Evropske komisije. Ipak u kojoj mjeri se podudaraju sa crnogorskim zakonima i praksom unutar veterinarskih nadležnih organa još nije procijenjeno. Kao rezultat, ova treba da se verifikuje prije implementacije bilo kog postupka preporučenog ovdje.